ئەی کرێکاران و گەلانی زۆرلێکراوی دنیا یەکگرن!

کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان

بەرنامەی پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی

- ئازادییە دیموکراتییەکان
- گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی
- ئاواکردنەوەی کوردستان

لەلایەن دووەمین کۆنفرانسەوە پەسندکراوە

ئابی ١٩٨٢

هەواڵنامەی کتێب

تێبینی:

داڕشتنی بەرنامەیەك، بۆ ڕزگاری و گۆڕان و گەشەکردنی کۆمەڵ بەرەو سوسیالیزم، بە گوێرەی هەلومەرجی تایبەتی کوردستان لەسەر بنچینەی قانون و سەرەتا گشتیەکانی مارکسیزم - لینینیزم، لە هەلومەرجی ئاڵۆزی کوردستان و عیراق و ناوچەکە و دنیادا .... مەسەلەیەکی گرنگ و کارێکی سەختە. چونکە نە دەرفەتی کۆکردنەوە و ئامادەکردنی ئاماری ئابوری و سیاسی و کۆمەڵایەتی ڕێکوپێك لە کۆمەڵەکەماندا هەبوە، نە لێکۆڵینەوە و نوسینی تێر و دەوڵەمەندیش لەوبارەیەوە هەیە ... وا بەرنامەی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی لە کوردستاندا کە لەلایەن دوەمین کۆنفرەنسیەوە پەسەند کراوە، وەکو یەکەمین تاقیکردنەوە لەم مەیدانەدا پێشکەش بە کرێکاران و ڕەنجدەران و ڕۆشنبیرانی شۆڕشگێڕی گەلەکەمان ئەکەین.

لەبەر ئەوە داوا لە هەمو هاوڕێیانی کۆمەڵە و دڵسۆزانی جوڵانەوەی شۆڕشگێڕانەی گەلەکەمان ئەکەین کە تێبینی و ڕەخنە و پێشنیاری خۆیانمان دەربارەی کەموکوڕیەکانی ئەم بەرنامەیە بۆ بنێرن تا بتوانرێ کەلێنەکانی پڕ بکرێتەوە.

کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان

- ناوەند -

ئازادییە دیموکراتییەکان

١/١ هێنانەدی ستراتیجی ئەم قۆناغە و ئەرکەکانی ، بەبێ خستنەکاری وزەو توانای هەمو جەماوەری گەلەکەمان وە بە بێ دابین کردنی ئازادی بۆ کۆمەلانی خەلك وە بەبێ بونی هێزی پێشمەرگە کە پارێزەری قازانج و دەسکەوت و ئازادیەکانی گەل بێ ، کارێکی مەحالە .

٢/١ خۆشکردنی زەمینەی ژیانی دیموکراتی و ئازادی فیکر ، ئازادی ویژدان و دەربرینی بیروباوەر ، ئازادی رۆژنامە نوسین ئازادی خۆرێکخستنی سیاسی ، نەقابی ، کۆمەلەی جوتیاران ، رێکخراوە پیشەیی و دیموکراتیەکانی خوێندکاران ، ئافرەتان ، مامۆستایان ، لاوان وە ئازادی پێکهینانی کۆمەلە و یانەی هونەرمەندان و ئەدیب و نوسەران و وەرزشکاران ...

٣/١ ئازادی خۆپیشاندان و مانگرتن بۆ کرێکاران و جوتیاران و کۆمەلانی خەلك .

١/٢ دامەزراندنی ئەنجومەنی ئاوایی لە هەمو لادێ و گوندێکا ، وە ئەنجومەنی شار لە هەمو شارو شارۆچکەیەکدا ، بەرێگەی هەلبژاردنی راستەوخۆی سەربەست و نهێنی ، بەبەشداری هەمو ئافرەت و پیاوێکی بەرەوژوری ١٨ سال ، بەبێ جیاوازی رەگەز و زمان و دین ، دوور لە دەستێوەردانی دەسەلاتی مەرکەزی .

٢/٢ ئەنجومەنەکانی ئاوایی و شارەکان ، کاروباری کۆمەلایەتی، ئابوری ، کارگێری ... ، ئاوایی و شارەکانی خۆیان ئەگرنە ئەستۆ و سەرپەرشتی بەرێوەبردن و گەشەپێدانی ناوچەکانی خۆیان ئەکەن لە چوارچێوەی پلانی گشتی ولات دا .

١/٣ سەرۆکی شارەوانی و پارێزگار و بەڕێوەبەرەکانی شارەکان بە ڕێگەی هەڵبژاردن دائەنرێن • وە لەکاتی سەرپێچی و دورکەوتنەوەیان لە بەرژەوەندی کۆمەڵانی خەڵك و لە ڕێبازی گەشەکردنی کۆمەڵایەتی کوردستان بەرەو سۆسیالیزم جەماوەری گەل بۆیان هەیە لێیان بخەن •

١/٤ ئەنجومەنی گەلی کوردستان بەرزترین دەسەڵات ئەبێ لە کوردستاندا ، بە ڕێگەی هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ و سەربەست و نهێنی ، بە بەشدار بونی هەمو ئافرەت و پیاوێکی بەرەو ژوری ١٨ ساڵ بەبێ جیاوازی ڕەگەز و زمان و دین پێك ئەهێنرێ • ئەنجومەنی جێبەجێ کردن لە لایەن ئەنجومەنی گەلی کوردستانەوە هەڵئەبژێردرێ و هەڵ ئەوەشێنرێتەوە •

١/٥ داوەری (قضاء) سەربەخۆ و دور لە دەستێوەردانی دەسەڵاتەکانی تر ئەبێ •

١/٦ دابین کردنی مافە دیمکراتی و ڕۆشنبیریەکانی کەمە نەتەوایەتیەکانی کوردستان و خۆشکردنی زەمینەی پاراستنی ماف و زمان و نەریتە نەتەوایەتیەکانیان •

گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی

١/١ دابین کردنی خانوبەرە، بۆ هەمو خێزانێك ، بە کەمترین رادەی کرێ خانو بە گوێرەی دەسکەوتی مانگانەی هەر خێزانێك ،بەبێ ئەوەی رێگە بدرێ خاوەنێتی خانوبەرە بۆ چەوسانەوەی کرێکاران و رەنجدەرانی کوردستان بەکار بهێنرێ .

٢/١ دابین کردنی ئاو و کارەبا و تەلەفون و تەلگراف ،زێراب و رێگا وبان و هۆکانی هاتوچۆ بۆ هەمو شار و شارۆچکە و ئاواییەك بە رادەی پێویست .

٣/١ دابین کردنی تیمارگە و نەخۆشخانە و دەرمانی پێویست بە نرخێکی هەرزان بۆ هەمو ئاوایی و شارێکی کوردستان و بۆ هەمو هاو ولاتیەکی ، پەیداکردنی پزیشك و پسپۆری شارەزای تەندروستی و پەروەردەکردنی پسپۆر و شارەزای کوردەواری بۆ خزمەتی هاو ولاتیان و گەشەپێدانی باری تەندروستی .

١/٢ دابین کردنی کار بۆ بێکاران ، زامن کردنی کۆمەلایەتی بۆ کرێکاران ، و دابین کردنی ژیان و گوزەران بۆپێشمەرگە و پەك کەوتەکانیان و مشورخواردنی سەقەت و پەك کەوتەکانیان ، دابین کردنی ژیان و گوزەران بۆ خێزانی شەهیدان .

١/٣ دابین کردنی خوێندن بە خۆرایی لە هەمو پلەیەکی خوێندنا بۆ هەمو خوێندکارێکی کوردستان.و دابین کردنی خوێندنی ئیلزامی بۆ هەمو کور و کچێکی کوردستان تا کۆتایی پلەی سەرەتایی ، وە دابین کردنی مەڵبەندی خوێندەواری فێر کردن لە هەمو ناوچەیەکدا .

٢/٣ گرنگی دان بە بەرنامەکانی خوێندن و پەروەردە ، بە

جۆرێکی وەها کە لەگەڵ جێبەجێ کردندا گونجاو و جووت بێ و لە واقیع و لە ممارسەی عملی دا نەبڕێ ... هەروەها لایەنی زانستی ، قبول کردنەوەی شێوازی زانستی نەکرێتە قوربانی لایەنەکانی تری . سەرجەم بەرنامە و پراکتیکی لە خزمەتی رزگاری نیشتمانی و دیموکراتی و گەشەکردنی کۆمەڵایەتیدا بێ بەرەو سۆسیالیزم .

٤ ئافرەت کەنیوەی کۆمەڵە وە دەورێکی بنچینەیی لەپەروەردە کردنی رۆڵەکانی کوردستان دا ئەگێرێ ، تا ئێستا لە بوارە جۆراوجۆرە ئابوری ، سیاسی ، کۆمەڵایەتیەکاندا جێگەی ئاسایی خۆی نەگرتوە . کۆمەڵە لەو روانگەیەوە کە ئافرەت و پیاو ، دەور و کار و خەباتیان بە یەکسان تەماشا ئەکا :

١/٤ دابین کردنی ئازادی ئیش کردن لە هەمو کارێکی سودبەخش و گونجاودا و لە هەمو بوارێکی ژیانی کۆمەڵ دا بەبێ جیاوازی ، بەمەرجێ ئافرەت دوچاری کاری سەخت و گرانی وەها نەکرێ کە توانای جەستەیی زۆری بوێ .

٢/٤ یەکسانی ژن و پیاو لەبەرامبەر هەمو مافێکی قانونی دا .

٣/٤ ئازادی پێکەوەنانی خێزان و هەڵبژاردنی هاوسەر پاش تەمەنی ١٨ ساڵە .

٤/٤ هەوڵدان بۆ رێگە گرتن لە فرەهاوسەری .

٥/٤ یەکسانی ئافرەت و پیاو لە مەسەلەی تەڵاق و خەرجی منداڵ دا .

٦/٤ چاودێری و یارمەتی دانی ئافرەتی دوگیان و دورخستنەوەیان لە کاری قورس و دابین کردنی ١٦ هەفتە پشودان بە موچەی تەواو بۆیان بەلای کەمەوە .

٧/٤ مشورخواردنی دایکی منداڵەبەر ، هەم لە پشو پێ دان و هەم لە کەم کردنەوەی یەك سەعات رۆژی کاردا .

١/٥ مشور خواردنی ساوایانی کوردستان و قەدەغە کردنی ئیش

کردن بەو هەرزەکارانەی کە تەمەنیان لە ١٦ ساڵ کەمترە ٠

٢/٥ دابین کردنی مەڵبەندی ئاگاداری کردن و بەخێو کردنی ساوایان بە رادەی پێویست ٠

٣/٥ ئاگاداری کردن و مشور خواردنی منداڵانی کوردستان وپەرەپێدانی ئاستی زانستی و هوشیاریان و دابین کردنی باغچەی ساوایان بۆ خوێندن و خۆشی هەمو ساوایانی کوردستان بە بێ جیاوازی ٠

١/٦ دابین کردنی یانەی زانستی و کۆمەڵایەتی بۆ لاوانی کوردستان ٠

١/٧ گەشەپێدانی فەرهەنگی کۆمەڵی کوردستان بە شێوەیەك کە هەم تاوانەوەیەکی تەواوی ریبازی رزگاری ودیموکراتی و سۆسیالیزم بێ لە کوردستان دا ، هەم زەمینە خۆشکەری هێنانە دی و دامەزراندنی بێ ٠

٢/٧ گرنگی دان بە ئیستگە و تەلەفزیون و شانۆ و هونەرە جوانەکان و سینەما و رۆژنامەگەری ، و پەرەپێدانیان ٠

٣/٧ پاراستنی سامان و فەرهەنگی نەتەوایەتی و شوێنەوارە کۆنینەکان و پاشماوە کۆنەکان ، و هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی باقی پاشماوە و شوێنەوارە مێژوییەکان و هەولدان بۆ دامەزراندنی مۆزەخانەی کوردستان ٠

٤/٧ کۆکردنەوە و بلاوکردنەوەی فۆلکلۆری کوردی جۆراوجۆر و پاراستنیان لە فەوتان و لەناوچون ٠

ئاواکردنەوەی کوردستان

\- ١ -

بۆ ئەوەی ژیانی دانیشتوانی دێهات بە جۆرێکی ریشەیی لە هەمو رویەکەوە بگۆڕێ و بنچینەکانی چەوسانەوەی مرۆڤ لە لایەن مرۆڤەوە هەڵتەکێ و کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و پیشەسازی بۆ پێشەوە ببرێ و ژیانێکی نوێ لە دێهاتدا دابمەزرێنرێ پێویستە پلانێکی نوێ دابنرێ بۆ ئاواکردنەوە و گەشەپێدانی سەر لە نوێی گوندەکانی کوردستان بە جۆرێکی ئەوتۆ کە ئەو گۆڕانە ریشەییە دابین بکا بەوەی:

١ لە ناوچە دێهاتیەکاندا پلان دابنرێ بۆ دروستکردنی ئاوایی نوێی گەورە لەو گوندە بچوکانەی لە نزیک یەکن .

٢ ئاواییەکان لە شوێنی لەبار و گونجاودا بە رەچاوکردنی باری جوگرافی ناوچەکە دروست بکرێن .

٣ هەر ئاواییەک پێک بێ لە ٣٠٠ – ٥٠٠ ماڵ .

٤ لە هەر ئاواییەکیاندا ئەنجومەنێک بە هەڵبژاردنی ئازاد و نهێنی ئافرەت و پیاوی بەرەوژوری ١٨ ساڵ پێک بهێنرێ .

٥ ئەنجومەنی ئاوایی ئەرکی بەڕێوەبردنی کاروباری ناوخۆی ئاواییەکە ئەگرێتە ئەستۆ .

٦ هەر ئاواییەک قوتابخانە ، جێگەی عیبادەت ، تیمارگە ، مەڵبەندی بەیتەری ، هۆڵی کۆبونەوە ، وەحدەیەکی میکانیکی (تراکتۆر ، دەڕاسە ، بەلدۆزەر ، شۆفل ......) ، پۆستە ، پرۆژەی ئاوی خواردنەوە و ئاودێران ، پرۆژەی کارەبا ، بازاڕ و هەندێ شارێی بۆ دابین بکرێ .

٧ هەمو ئاواییەک مەڵبەندێکی دیفاعی زاتی لە خەڵکی

چەکدارکراوی ئاوایییەکە تیا دابمەزرێ .

٨ ئەنجومەنی ئاوایی سەر لە نوێ زەوی و زار و پوش وپاوان و جۆگا و کانیاوەکانی ئاوایی دابەش ئەکاتەوە بەسەر جوتیارانی ئاوایییەکەدا .

٩ ئەو کەسانەی لە بریتی زەویوزار و رەز و باخی خۆیان پارەیان لە دەولەت وەرگرتوە ، ملکەکەیان ئەبێتە ملکی گشتی ئاوایییەکە .

١٠ زەویوزار و کانی و پوش و پاوانی ئەو جوتیارو ملکدارانەی ئاوایییەکان بەجێ ئەهێلن و ئەچن لە شارەکان نیشتەجێ ئەبن ، ئەبێتە ملکی گشتی ئاوایییەکە .

١١ گرنگی دان بە بلاوکردنەوە و پێرەو کردنی رێگەی زانستی کشتوکال لە تۆو وەشاندن و پەروەردەکردن و هەلگرتن و گواستنەوەی بەروبوم دا ، وە بەکارهێنانی کودی کیمیاوی و چارەسەر کردنی نەخۆشییەکانی کشتوکال و هاندانی جوتیاران بۆ داهێنانی رێوشوێنی نوێ .

١٢ هەولدان بۆ ماکینەدار کردنی کاروبارە جیاجیاکانی کشت و کال و دابین کردنی ماکینەی پێویست بە رادەی تەواو بۆ ئەو مەبەستە .

١٣ لە هەر ئاوایییەک دا بە گوێرەی ئەو کەرەسە خاوانەی تێیدایەتی هەول بدرێ بۆ دامەزراندنی پیشەسازی کشتوکالی (دۆشاو ، کەلوپەلی لزکە ، رۆن ، معلبات ، کاغەز معصیر...) و پیشەسازی حەیوانی (سپیایی ، کەلوپەلی چەرمین ، کەلوپەلی خوری ، کود ، ئالیک ، معلبات...)

١٤ خۆشکردنی زەمینەی پێکهێنانی کۆمەلە هەرەوەزییەکانی جوتیاران و هاندانی جوتیاران بۆ پێکهێنانی کێلگەی بە کۆمەل لەو ئاوایییانە دا .

- ٢ -

حکومەتی عیراق لە روانگەیەکی رەگەز پەرستانەوە بەشێکی زۆری گوندەکانی کوردستانی راگوێزاوە بە نیازی ئەوەی کوردستانی عیراق لە پارچەکانی تری کوردستان دابڕێ و یەکێتی نەتەوەیی کورد کەرت و پەرت بکا وە هەلومەرجێکی دژوار بۆ جولانەوەی رزگاری نیشتمانی و هێزی پێشمەرگە ساز بکا ، وە سەدان هەزار جوتیاری لە زەویوزاری خۆیان و لە کارو بەرهەم هێنان دور خستۆتەوە و لە ئۆردوگای زۆرە ملێ و سەربازی دا کۆی کردونەتەوە . بۆیە ئەبێ خەبات بکەین :

١ بۆ گیرانەوەی دانیشتوانی دێهاتە چۆلکراوەکان بۆشوێنەکانی خۆیان .

٢ لە سەرانسەری ناوچە راگوێزراوەکان دا ئاوایی نوێی گەورە دابمەزرێ کە پێک بێ لە ٣٠٠ _ ٥٠٠ مال بە پێی ئەو رێژشرینانەی بۆ ئاوایەکانی تر دانراون .

٣ بۆ پەرەپێدان و فراوان کردنی سەرچاوەکانی ئاو و جۆگا و سود وەرگرتنی زانستی و نوێ لەو سەرچاوانە .

١/٣ دروستکردنی بەستی ئاو لە سەر روبارە پچوک و گەورەکان کە هەم بۆ ئاوداشتنی کشتوکال سودی لێ وەربگیرێ وە هەم بۆ دامەزراندنی ئیستگەی کارەئاوی ، بۆ دابین کردنی کارەبا بۆ ناوچە جیاجیاکانی کوردستان .

٢/٣ دروستکردنی ئەستێلی گەورە بۆ کۆکردنەوە و هەلگرتنی ئاوی زستانە لەو شوێنانەدا کە ئاوی زۆری تیا کۆ ئەبێتەوە .

٣/٣ گرنگی دان بە هەلکەندنی بیری ئیرتوازی .

١/٤ گرنگیدان بە دامەزراندنی پیشەسازی کشتوکالی و کردنەوەی کارگەی پچوک بۆ هاندان و گەشەپێدانی بەرهەمی کشتوکالی پیشەسازی حەیوانی بۆ هاندان و گەشەپێدانی سامانی ئاژەلی و هاندانی خەلکی دێهات بۆ بەخێوکردنی ئاژەل .

٢/٤ دامەزراندنی مەڵبەندی فێرکردن و هوشیارکردنەوە و ڕێ پیشاندانی جوتیاران لە بەکارهێنانی ڕێوشوێنی کەرەسەی نوێ و زانستی کشتوکاڵ دا.

٣/٤ گرنگی دان بە زیادکردن و پەرەسەندنی ڕەز وباخ وبێستان وە بەڕێوشوێنی زانستی پەروەردەکردن و پاریزگاری یان.

٤/٤ گرنگیدان بە بەخێوکردنی باڵندە و پرۆژەی (دواجن).

٥/٤ هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی ڕێوشوێنی زانستی لە بەخێو کردنی هەنگ و پەرەپێدانی دا.

٦/٤ پاراستن و سود وەرگرتنی زانستی لە جەنگەل.

- ٣ -

گەشە پێدانی پیشەسازی لە کوردستان دا ، لە توانای مرۆیی و سامانی سروشتی و کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و ڕادەی کەڵەکەبونی سەرمایەوە دەست پێ ئەکا ... لە پیشەسازی سوك و تایبەت بە دابین کردنی پێویستیەکانی ژیان و گوزەرانی خەڵك بەرەو پیشەسازی ناونجی و ئەنجا قورس.

١/١ گرنگی دان بە پیشەسازی کشتوکاڵ و پیشەسازی ئاژەڵ بە شێوەیەکی فراوان.

٢/١ گەشەپێدانی پیشەسازی کەرەسەی خانوبەرە (المواد الانشائیە) کە هەم کەرەسە سەرەتاییەکانی لە کوردستان دا زۆرن ، هەم ئاوەدان کردنەوەی وولات و گەشەکردنی شارستانی پێویستی بەو جۆرە کەرەسەیە زۆرە ، دابین کردنیشی باری خەرجی وولات سوکتر ئەکا.

٣/١ دامەزراندنی کارگەو پرۆژەی پیشەسازی کشتوکاڵی وحەیوانی و مەعدەنی لە نزیك مەڵبەندەکانی خۆیانەوە.

١/٢ کوردستان وڵاتیکە سامانێکی ژێرزەمینی زۆری لە پەترۆڵ و گازی سروشتی ، خەڵوزی بەردین ، ئاسن ، مس ، فۆسفات ، گوگرد ، یۆرانیوم ... ی هەیە ، بۆیە ئەبێ

هەواڵنامەی کتێب

گرنگیەکی تایبەتی بدرێ بە پیشەسازی دەرهێنـــانی ئەو کەرەسە ژێرزەمینیە ، بە مەرجێ بەرادەی پێـــویست و دەرهێنانی لە سنوری پێویستیەکانی گەشەکردن و پێشکەوتنی کۆمەڵ تێپەڕ نەکا ·

٢/٢ دابین کردنی تۆڕێکی ڕێگاوبانی هاتوچۆ، بۆ جێبەجێکردنی هینان و بردنی پێویستیەکانی گەشەکردنی کشتوکـاڵ و پیشەسازی و بازاڕ و بازرگانی ·

٣/٢ گرنگی دان بە پیشەسازی ئاسن و مس و گۆگرد،و پیشەسازی پەترۆکیمیاوی و دابین کردنی پێویستیەکانی پرۆژەی گەورە و قورسی پیشەسازی لەو بوارانەدا ، وکەڵك وەرگرتن بـــۆ مەبەستی سەرکەوتنی ئەو پرۆژە گەورانە لەباشترین جـۆری تکنۆلۆجیا و شارەزای بێگانە·

١/٣ دانانی نەخشەیەکی ڕێکوپێکی مەرکەزی بۆ هاوتاکردنی پیشەسازی سوك و ناوەنجی و قورس ،ببەبێ فەرامۆش کردنی بناغەیەکی پیشەسازی ئەوتۆ کەدامەزراندنی سوسیالیزم ئاســان بکا ·

٢/٣ هاندان و بەگەڕخستنی هەمو وزەو سەرمایەیەکی نیشتمانی لەپێناوی گەشەپێدانی ئابوریدا ·

٣/٣ پەروەردەکردنی کادری هونەریی شارەزا لە هەمو ئاستێکدا و سود وەرگرتنیش لە شارەزایی و تکنۆلۆجیا و توانای باش و پێشکەوتوی بێگانەش ·

١/٤ هەوڵدان بۆ دامەزراندنی بانکێکی مەرکەزی لە کوردستان داو بەستنەوەی بانکەکانی کەرتە ناوچەییە جۆراوجـۆرەکان پێوەی · و جێبەجێ کردنی ئەرك و فرمانە مەسـرەفـی و داراییەکان لە ڕێگەیانەوە ، هەروەها ڕێکخستنی ئەرکی (تسلیف)ی پیشەسازی و کشتوکالی و بازرگانی بەوهۆیەوە·

١/٥ پێڕەوکردنی نەخشەیەکی دارایی ئەوتۆ کە وولات لە گیـرو گرفتی مالی و شکست و نەتوانایی دارایی بە دوور بگرێ ەو

سیاسەتێکی تایبەتی باجی ئەوتۆ کە بەشداری دووبارە کردنەوەی دەسکەوت بکات.

١/٦ پێڕەوکردنی نەخشەیەکی بازرگانی ناوخۆ کە گونجان و هاوئاهەنگی ئابوری نێوان هەرێمە جۆراوجۆرەکان زامن بکات.

★ ★ ★

هەواڵنامەی کتێب

هەواڵنامەی کتێب

ا.ە بڵاوكراوەكانی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردستان